

t29_bcialg_2

(TMKNzjqcMcsT13twgqAeFuW4sEfzHoWhDkm)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v10_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k5_bcialg_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (k2_bcialg_1 X0 (k2_bcialg_1 X0 X1) = X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (k5_bcialg_1 X0 = ReplSep (toset (\lambda X1 : \iota. m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0))) (\lambda X1 : \iota. v10_bcialg_1 X1 X0) (\lambda X1 : \iota. X1))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((v10_bcialg_1 \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (k2_bcialg_1 X0 (k2_bcialg_1 X0 X1) = X1))) \end{aligned}$$